

t8_matrixr1
(TMSSzZepAqyqtkfFyNFCV9ruusbDfnNgN5b)

October 27, 2020

Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $k3_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_rsum_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_rsum_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_valued_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge ((v3_valued_0 \\ X0) \wedge (v1_finseq_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 \\ X1) \wedge ((v3_valued_0 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1)))) \Rightarrow (k6_rsum_1 (k8_rsum_1 \\ X0 X1) = k8_rsum_1 X1 X0)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2_finseq_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1_finseq_1 X1 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (m2_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ (v1_finseq_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers \\ X0)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_relat_1 X1) \wedge (\\ (v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (m1_finseq_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (v3_valued_0 X0) \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. (m2_finseq_1 X0 k1_numbers) \Rightarrow (\forall X1. (m2_finseq_1 \\ X1 k1_numbers) \Rightarrow ((k3_finseq_1 X0 = k3_finseq_1 X1) \Rightarrow (k6_rsum_1 \\ (k8_rsum_1 X0 X1) = k8_rsum_1 X1 X0))) \end{aligned}$$